

t16_midsp_2 (TM-
FJHohG2FVTLdbKJoD5tJDzWAjMWVptwcL)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v12_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k1_algstr_0 X0 X1 (k4_algstr_0 X0 X1) = k4_struct_0 \\ & X0) \wedge (k1_algstr_0 X0 (k4_algstr_0 X0 X1) X1 = k4_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)) \Rightarrow ((v12_vectsp_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k1_algstr_0 \\ & X0 X1 X1 = k4_struct_0 X0) \Rightarrow (X1 = k4_struct_0 X0)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v12_vectsp_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 = k4_algstr_0 \\ & X0 X1) \Rightarrow (X1 = k4_struct_0 X0))) \end{aligned}$$